



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



TEKO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETŠHABA 2013
KEREITI 2 SETSWANA DIPALO
MEMORANTAMO
EXEMPLAR





Memorantamo o o na le ditsebe di le 7.


Dikaelo tsa go tshwaya ka kakaretso:


1. Neela maduo a a tletseng mo dikarabong fela, kwa ntle ga fa go kailwe sengwe.
2. Amogela mkgwa mongwe le mongwe o o nepagetseng, le fa o sa kwadiwa mo memorantamong, kwa ntle ga fa go kailwe sengwe.

Potso	Karabo e e lebeleletsweng	Maduo	Maduo otlhe
1.1		1	3
1.2		1	
1.3	D ✓	1	
2.1		1	4
2.2		2	
2.3		1	
3.1	169 ✓	1	1

Potso		Karabo e e lebeleletsweng	Maduo	Maduo otlhe
3.2	3.2.1	49	1	5
	3.2.2	55	1	
	3.2.3	63	1	
	3.2.4	74	1	
	3.2.5	18	1	
		<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">↗</div> <div style="margin-bottom: 5px;">↘</div> <div style="margin-bottom: 5px;">↖</div> <div style="margin-bottom: 5px;">↗</div> <div style="margin-bottom: 5px;">↘</div> <div style="margin-bottom: 5px;">↖</div> </div> lesomerobedi masomesupanne masometlhanotlhano masomennerobongwe masomethatarotharo		
3.3.1		101 ✓	1	3
3.3.2		100 ✓	1	
3.3.3		110 ✓	1	
4.		masomennesupa ✓ (o se ke wa ba otlhaela moepeleto o o fosagetseng)	1	1
5.1		Halofo go tswa go ura ya bongwe / 1:30 ✓	1	4
5.2			2	
5.3		8 ✓	1	
6.1		C ✓ O se ke wa dumela kotara e le 1. Potso e batla gore tlhaka ya karabo e sekelediwe.	1	4
6.2		2 ✓ halofo e le 1 / halofo ✓	1	
6.3			2	
7.1		162, 152, 131, 129, 117 ✓	1	4
7.2.1		90;95; 100;105;110 ✓	1	
7.2.2		5, 15, 51, 105, 115 ✓	1	

Potso	Karabo e e lebeleletsweng	Maduo	Maduo otlhe				
7.3	B ✓ O se ke wa dumela 80; 64; 40; 21; 12 Potso e batla gore tlhaka ya karabo e sekelediwe.	1					
8.1	A ✓ O se ke wa dumela 28. Potso e batla gore tlhaka ya karabo e sekelediwe.	1	6				
8.2.1	1 + 3 ✓ dumela kopanyo nngwe le nngwe e e nepagetseng	1					
8.2.2	5 + 5 + 2 ✓ dumela kopanyo nngwe le nngwe e e nepagetseng	1					
8.2.3	10 + 10 = 46 ✓ dumela kopanyo nngwe le nngwe e e nepagetseng	1					
8.2.4	2 + 3 = 30 ✓ dumela kopanyo nngwe le nngwe e e nepagetseng	1					
8.3	9 ✓	1					
9.1	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>relela.</td> <td>kgokologa. ✓</td> </tr> </table>	relela.	kgokologa. ✓	1			
relela.	kgokologa. ✓						
9.2	 ✓	1	4				
9.3	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dilo tse di ka kgokologang</td> <td>Dilo tse di ka relelang</td> </tr> <tr> <td>amogela selo sengwe le sengwe se se maleba se se ka kgokologang. ✓</td> <td>amogela selo sengwe le sengwe se se maleba se se ka relelang. ✓</td> </tr> </table>	Dilo tse di ka kgokologang	Dilo tse di ka relelang	amogela selo sengwe le sengwe se se maleba se se ka kgokologang. ✓	amogela selo sengwe le sengwe se se maleba se se ka relelang. ✓	2	
Dilo tse di ka kgokologang	Dilo tse di ka relelang						
amogela selo sengwe le sengwe se se maleba se se ka kgokologang. ✓	amogela selo sengwe le sengwe se se maleba se se ka relelang. ✓						
10.1	 ✓	1					
10.2	 ✓  ✓	2	4				

Potso	Karabo e e lebeletsweng	Maduo	Maduo otlhe
10.3		1	
11.1.1	57; 54; 51 ✓	1	4
11.1.2	153; 157; 161 ✓	1	
11.2.1	164; 166; 172 ✓	1	
11.2.2	158; 161; 167 ✓	1	
12.1	80 kgotsa masomerobedi ✓	1	3
12.2.1	70 kgotsa masomesupa ✓	1	
12.2.2	3 kgotsa tharo ✓	1	
13.1.1	58 ✓	1	10
13.1.2	14 le halofo ✓	1	
13.2.1	12 ✓; 8 ✓; 6 ✓	3	
13.2.2	36 ✓; 20 ✓; 28 ✓	3	
13.3.1	12 6 + 6 = 12 ✓	1	
13.3.2	16 8 + 8 = 16 ✓	1	
14.1	e nnye go ✓	1	6
14.2.1	> ✓	1	
14.2.2	= ✓	1	
14.2.3	< ✓	1	
14.3.1	< ✓	1	
14.3.2	< ✓	1	
15.1.1	15 ✓	1	
15.1.2	21 ✓	1	

Potso	Karabo e e lebeleletsweng	Maduo	Maduo otlhe												
15.2	<table border="1"> <tr> <td>dikoloi</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6✓</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>maotwana</td> <td>4</td> <td>12✓</td> <td>20</td> <td>24</td> <td>36✓</td> </tr> </table>	dikoloi	1	3	5	6✓	9	maotwana	4	12✓	20	24	36✓	1 1 1	7
dikoloi	1	3	5	6✓	9										
maotwana	4	12✓	20	24	36✓										
15.3.1	10 ✓	1													
15.3.2	40 ✓	1													
16.1	+ ✓	1													
16.2	- ✓	1	2												
17.1	 5kg ✓	1													
17.2	<table border="1"> <tr> <td>Selo</td> <td>Boima</td> </tr> <tr> <td>Salt/Letswai</td> <td>1 kg ✓</td> </tr> <tr> <td>Rice/Reisi</td> <td>2 kg ✓</td> </tr> <tr> <td>Sugar/sukiri</td> <td>5 kg ✓</td> </tr> </table>	Selo	Boima	Salt/Letswai	1 kg ✓	Rice/Reisi	2 kg ✓	Sugar/sukiri	5 kg ✓	1 1 1	5				
Selo	Boima														
Salt/Letswai	1 kg ✓														
Rice/Reisi	2 kg ✓														
Sugar/sukiri	5 kg ✓														
17.3	imela/boima ✓	1													
18.1	<p>36 - 4 → 32 - 4 → 28 - 4 → 24 - 4 → 20 - 4 → 16 - 4 12</p> <p>- 4 8 - 4 → - 4 → → 0 ✓</p> <p>dipakete tse 9 ✓ di ka tlala ga se ke ga nna le diapole tse di salang ✓.</p> <p>leduo le le 1 la mokgwa le leduo le le 1 la karabo.</p>	1 1	4												
18.2	<p>38 - 4 → 34 - 4 → 30 - 4 → 26 - 4 → 22 - 4 → 18 - 4 14</p> <p>- 4 10 - 4 6 → 4 2 ✓</p> <p>dipakete tse 9 ✓ go sala 2 ✓</p> <p>leduo le le 1 la mokgwa le leduo le le 1 la karabo.</p>	1 1													

Potso	Karabo e e lebeleletsweng	Maduo	Maduo otlhe
19.1	12 ✓	1	2
19.2	12 ✓	1	
20.1	Tšhentšhi = $R20 - (R12 + R4)$ kgotsa $R20 - R12 - R4$ $= R20 - R16$ ✓ $= R8 - R4$ $= R4$ ✓ $= R4$	1 1	6
20.2	✓ $R20 \div R4 = 5$ ✓ kgotsa $R20 - R4 = R16 - R4 = R12 - R4 = R8 - R4 = R4$ ✓ $R4 = 0$ dibebetsididi tse 5 ✓	1 1	
20.3	$R12 + R12 = R24$ ✓ $R24 - R20 = R4$ O tlhabela ka $R4$ ✓	1 1	
21.1	5 ✓	1	
21.2	tlhano ✓	1	4
21.3	4 ✓ le 1 ✓	2	
22.1	✓ ✓ $4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 36$ Kgotsa $9 \times 4 = 36$ leduo le le 1 la mokgwa mongwe le mongwe le leduo le le 1 la karabo	1 1	4
22.2	✓ ✓ $9 \times 4 = 36$ Kgotsa $9 + 9 + 9 + 9 = 36$ leduo le le 1 la mokgwa mongwe le mongwe le leduo le le 1 la karabo	1 1	
23.1.1	Peter ✓	1	
23.1.2	13 ✓	1	
23.2.1	6 ✓	1	

Potso	Karabo e e lebeleletsweng	Maduo	Maduo otlhe																																					
23.2.2	4✓	1	10																																					
23.2.3	5✓	1																																						
23.2.4	3✓	1																																						
23.2.5	<table border="1"> <tr> <td rowspan="9">Palo ya basi mane</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>😊</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>😊</td> <td>✓</td> <td>😊</td> <td></td> </tr> <tr> <td>😊</td> <td>😊</td> <td>😊</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>😊</td> <td>😊</td> <td>😊</td> <td>😊</td> </tr> <tr> <td>😊</td> <td>😊</td> <td>😊</td> <td>😊</td> </tr> <tr> <td>😊</td> <td>😊</td> <td>😊</td> <td>😊</td> </tr> <tr> <td>Metshameko</td> <td>Terama</td> <td>Bodumedi</td> <td>Dikgang</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">LENANEO LA TV</td> </tr> </table>	Palo ya basi mane		✓				😊		✓		😊	✓	😊		😊	😊	😊	✓	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	Metshameko	Terama	Bodumedi	Dikgang	LENANEO LA TV				4
				Palo ya basi mane	✓																																			
			😊			✓																																		
			😊		✓	😊																																		
			😊		😊	😊	✓																																	
			😊		😊	😊	😊																																	
			😊		😊	😊	😊																																	
			😊		😊	😊	😊																																	
			Metshameko		Terama	Bodumedi	Dikgang																																	
LENANEO LA TV																																								